

Šifra: FIN507	Naziv predmeta: LIČNE FINANSIJE		
Nivo: II ciklus studija	Godina: II	Semestar: III	Broj ECTS kredita: 6
Status: izborni			Ukupan broj sati: 30
1. CILJ PREDMETA	Lične finansije za predmet izučavanja imaju odluke koje investitor pojedinac mora donijeti u upravljanju ličnim finansijama – prihodima i troškovima u sadašnjem i budućem vremenu.		
1.1. Osnovne tematske jedinice	1. Ciljevi ličnih finansija 2. Oblici ličnih finansija 3. Rizici u ličnim finansijama 4. Lični finansijski izvještaji 5. Optimizacija poreznog opterećenja 6. Korištenje finansijskih usluga 7. Finansiranje stambenog prostora i automobila 8. Zdravstveno i životno osiguranje 9. Ulaganje ličnih sredstava 10. Planiranje prihoda u penziji		
1.2. Rezultati učenja	Studenti će biti u stanju razumjeti prirodu ličnih finansija, te će biti u stanju upravljati ličnim finansijama, sa ciljem postizanja osiguranja od bolesti i nepredviđenih okolnosti te obezbjeđenja izvora finansiranja u trećoj dobi. Također, biće u stanju upravljati i koristiti porezne olakšice koje određeni oblici ličnih investicija donose.		
2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE			
	Opis aktivnosti		(%)
2.1. Način izvođenja nastave	1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači		1. 60 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 10 %
	Učešće u ocjeni		(%)
2.2. Sistem ocjenjivanja	1. I test 2. II test 3. seminarski rad i prezentacija 4. aktivnost		1. 35 % 2. 35 % 3. 20 % 4. 10 %
3. LITERATURA	1. Keown, Arthur J., <i>Personal Finance: Turning Money into Wealth</i>, Prentice Hall, New Jersey, USA, 2006; 2. Carlson, Robert C., <i>The New Rules of Retirement</i>, John Wiley and Sons, New York, USA, 2005. 3. Bodie, Z. K., Aleksander & Marcus A.J. <i>Investments</i>. McGraw-Hill, NY, 2003.		